

Za praksu

Značaj primjene dokumentacije u sestrinskoj praksi

**Amajla Topuz,
Ivana Miljković**

Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
Medicinski fakultet, Foča, Odsjek
Zdravstvena njega, Republika Srpska,
Bosna i Hercegovina

Primljen – Received: 08/09/2020
Prihvaćen – Accepted: 18/11/2020

Adresa autora:
Amajla Topuz, dipl. medicinar
zdravstvene njegе
Ibre Čelika 42, 73000 Goražde, BiH
camoamajla777@gmail.com

Copyright: ©2020 Čamo A. & Miljković I. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license.

Kratak sadržaj

Sestrinstvo je disciplina utemeljena da ljudima pomaže da ostvare produktivan i zdrav život, da se sa oštećenjima ili nedostacima zdravlja nose na najbolji način, koristeći se utemeljenim vještinama. Primjena sestrinskih intervencija i mjera koje se baziraju na analizi i procjeni bolesnikovih potreba, uočenih problema i poteškoća, njegovih sposobnosti i mogućnosti, te na konstantnoj ocjeni i provjeri dobijenih rezultata, provodi se kroz proces zdravstvene njegе. Racionalna i logična osnova za rješavanje i utvrđivanje pacijentovih problema je proces zdravstvene njegе. Neophodnost za povezanošću profesija i svih hijerarhijskih struktura je prioritet za sprovođenje sestrinske dokumentacije u centralizovani informativni sistem. Zadatak sestrinske dokumentacije je omogućiti pravilnu i dobru komunikaciju između nemedicinskog i medicinskog osoblja, medicinskih sestara, porodica, kao i sistemom zdravstva tokom sveukupnog procesa njegе pacijenata.

Ključne riječi: sestrinska dokumentacija, utemeljene vještine, nedostaci, medicinska sestra, zdravstvena zaštita

Uvod

Od omalovažavanog i irelevantnog zanimanja do profesije i nauke, moderno sestrinstvo je prešlo dug put i razvilo se u cijenjen i plemenit poziv. Zdravstvena njega, dio procesa liječenja i njegе, jedino je i jedinstveno pravo samo medicinske sestre i osnovna je oblast njenog rada [1]. Teorije zdravstvene njegе daju veliki doprinos razvoju sestrinstva kao struke. Uloga medicinske sestre od Henderson Virdžinije smatra se definicijom koja je najprimjerljiva, prihvaćena od Međunarodnog savjeta sestara, a glasi: „Jedinstvena uloga medicinske sestre jeste pomagati pojedincu, zdravom ili bolesnom, u obavljanju aktivnosti koje pridonose zdravlju, mirnoj smrti ili oporavku, a koje bi pojedinac sam obavljao kada bi imao potrebnu volju, snagu ili znanje. To treba raditi tako da mu se pomogne postati nezavisnim što je prije moguće“ [2].

Primjena sestrinskih intervencija i mjera koji se temelje na analizi i procjeni bolesnikovih potreba, uočenih problema i poteškoća, njegovih sposobnosti i mogućnosti, te na konstantnoj ocjeni i provjeri dobijenih rezultata provodi se kroz proces zdravstvene njegе. Racionalna i logična osnova za rješavanje i utvrđivanje pacijentovih problema je proces zdravstvene njegе, a odvija se kroz pet faza [3]: utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom, definisanje sestrinske dijagnoze, planiranje njegе, provođenje zdravstvene njegе i evaluacija zdravstvene njegе.

Dinamičnost i fleksibilnost su dvije osnovne osobine procesa zdravstvene njegе [3].

Istorijski razvoj sestrinske dokumentacije

Istorijski razvoj dokumentovanja ima posebnu značajnost od davnina, od Egipta, indijske ajurvede, kineske medicine. Ipak, podaci poput hranjenja, kupanja, pranja, nisu se smatrani značajnim kao sastavni dio liječenja, iz tog razloga nisu ni dokumentovane. Dolaskom Nightingale Florence, ti podaci su postali značajni. Za vrijeme Krimskog rata, Florence N. je prikupljene podatke tokom dana zapisivala tokom noći, te je uporno nastojala na sedmičnom izvještaju iz kojeg je organizovala i planirala rad medicinskih sestara. Virdžinija u svojoj knjizi „Osnovna načela zdravstvene njegi“ ističe da aktivnost kao što je hranjenje, za pacijenta može biti vrlo složena, objašnjava da pisani plan prisiljava osobu koja ga izrađuje da razmišlja o pacijentovim potrebama.

Prednosti i nedostaci sestrinske dokumentacije

Skup dokumenata koje popunjava medicinska sestra ili u koje zapisuje informacije o svojim postupcima tokom sveukupnog procesa zdravstve-

ne njege za pojedinca, te označava veze između faza procesa zdravstvene njege, jeste sestrinska dokumentacija [4]. Ona zapravo opisuje stanje pacijenta u kontinuitetu i tako održava proces zdravstvene njege. Ne samo da je povjerljiv dokaz koji pokazuje kako se donose odluke i zapisuju rezultati tih odluka već je spremište znanja o pacijentu. Dokumentacija za sestre je oprema koja pokazuje šta medicinska sestra uistinu radi za bolesnike [5]. Medicinska sestra obavezno mora dokumentovati šta im kaže pacijent ili ono što vidi, a ne pretpostavke koje medicinska sestra čini o pacijentovoj njezi ili stanju. Dokumentacijom, medicinska sestra, potvrđuje da je u obavljanju svog rada primjenila vještine, stavove i znanje, primjenom kritičkog razmišljanja u skladu sa sestrinskom praksom i njenim standardima. Pri prijemu u bolnicu odmah se vrši anamneza, odnosno, prikupljanje i zapisivanje podataka od pacijenta, vezanih za zdravstvenu njegu, bitnih za određivanje sestrinskih dijagnoza po kojima se određuju intervencije i ciljevi koji će se kod pacijenta primjenjivati tokom hospitalizacije. Medicinska sestra pribavlja podatke iz primarnog izvora (od pacijenta), iz sekundarnog izvora

USTANOVNA		SESTRINSKA DOKUMENTACIJA	
Marični broj	Datum i sat prijema	Nadim prijeme	Odjeđ
Ime i prezime	Datum rođenja	Adresa i br. telefona	Zanimanje
			Radni status
Spol M <input type="checkbox"/> Ž <input type="checkbox"/>			
Med. dijagnoza	Osoba za kontakt (ime, prezime, adresa, br. telefona)		
	Osiguranje		
Izabrani lečnik:	Patrolazna sestra - D. Z.	Planirani otopus... kući <input type="checkbox"/> druga ustanova <input type="checkbox"/> sanitet <input type="checkbox"/> vlasnik prijevoz <input type="checkbox"/>	Stvarni
Broj hospitalizacije		Obitelj udruženja-skrbnika	
Alergije DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	LJEKOVIA DOSTATOČNO		
Procjena samostalnosti:	1 - samostalno/otvorenje pomagalo <input type="checkbox"/> 2 - izvan u višem stupnju <input type="checkbox"/> 3 - izvan u visokom stupnju <input type="checkbox"/> 4 - potpuno izvan <input type="checkbox"/>		
Samoobrijanje	Njegova - 1, 2, 3, 4 hranjenje - 1, 2, 3, 4		
Fizičke aktivnosti	hodanje - 1, 2, 3, 4 preispjećenje - 1, 2, 3, 4 spjevanje - 1, 2, 3, 4 stajanje - 1, 2, 3, 4		
Oprema i pomagala	štak <input type="checkbox"/> štap <input type="checkbox"/> hodačica <input type="checkbox"/> kolica <input type="checkbox"/> ortoze <input type="checkbox"/> trapezi <input type="checkbox"/>		
Podnošenje napora	DA <input type="checkbox"/> osobitosti <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>		
Prihrana	Objeta	oralna prehrana <input type="checkbox"/> parenteralna prehrana <input type="checkbox"/> sondica <input type="checkbox"/> stoma <input type="checkbox"/> ostalo	
Apetit	normalan <input type="checkbox"/> povećan <input type="checkbox"/> smanjen <input type="checkbox"/> muščina <input type="checkbox"/> povraćanje <input type="checkbox"/> umekšavanje <input type="checkbox"/>	Zvakanje bez teškoća <input type="checkbox"/> teško <input type="checkbox"/> uzrok	
Gutnjaje	bez teškoća <input type="checkbox"/> otezanje <input type="checkbox"/> teško <input type="checkbox"/>	Zubna protesa DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	
Sluznjica	normalna <input type="checkbox"/> suha <input type="checkbox"/> mastična <input type="checkbox"/> cijedljena <input type="checkbox"/>	Oscibilnost i opis	
Eliminacija Eliminacija stolice	Zadržna defekacija	inkontinencija <input type="checkbox"/> proleđev <input type="checkbox"/> opistopija <input type="checkbox"/> blokada <input type="checkbox"/> kolostoma <input type="checkbox"/> retaktno praznjenje <input type="checkbox"/> ostalo	
Eliminacija urina	normalna <input type="checkbox"/> inkontinencija <input type="checkbox"/> vrsta inkontinencije <input type="checkbox"/> urin, kataliz <input type="checkbox"/> zadrišna promjena <input type="checkbox"/>	osobitosti	
Znojenje	normalno <input type="checkbox"/> smanjeno <input type="checkbox"/> povećano <input type="checkbox"/>	Drenaza	
Iskaljenjivanje	bez teškoća <input type="checkbox"/> otezanje <input type="checkbox"/> sluz <input type="checkbox"/> gnj <input type="checkbox"/> kr <input type="checkbox"/>	osobitosti	Kasalji oscibilnost DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Perceptivne sposobnosti	Vid: dobar <input type="checkbox"/> oštećen <input type="checkbox"/> slijep <input type="checkbox"/>	Način: dobar <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> Očna protoka <input type="checkbox"/>	Rizik za: pad <input type="checkbox"/> povrede <input type="checkbox"/> infekciju <input type="checkbox"/> ostalo <input type="checkbox"/>
Sluh	dobar <input type="checkbox"/> oštećen <input type="checkbox"/> gubit <input type="checkbox"/> ostalo	Stalni aparat: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	Elektrostimulator: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Bol	DA <input type="checkbox"/> opis bolja (lokalizacija, jedina, vrsta...) <input type="checkbox"/> Niti <input type="checkbox"/>	osobitosti	Nazogastrična sonda: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Gevir	bez teškoća <input type="checkbox"/> oštećenje <input type="checkbox"/> ostalo		Tubus
Spavanje	Nesarica DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> osobitosti spavanja <input type="checkbox"/> Hodanje u snu DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>		

Slika 1a. Sestrinska anamneza

Svjijest	očuvana <input type="checkbox"/> somnolencija <input type="checkbox"/> sopor <input type="checkbox"/> stupor <input type="checkbox"/> koma <input type="checkbox"/> ostalo <input type="checkbox"/>	Procjena na Glasgow koma skali.....
	iluzije <input type="checkbox"/> halucinacije <input type="checkbox"/> konfuzija <input type="checkbox"/> ostali poremećaji svijesti	
Seksualnost	Prva menstruacija..... Zadnja menstruacija.....	Osigubljenosti vezane uz spolnost
Aktivnosti koje utječu na zdravlje	Puteњe DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> kom/putan <input type="checkbox"/> kom/putan, jopr. <input type="checkbox"/>	Alkohol DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> droge..... kolikostan, jopr. <input type="checkbox"/> ostalo
Prihvatanje zdravstvenog stanja	neprihvatanje <input type="checkbox"/> prilagođavanje <input type="checkbox"/> prihvatanje <input type="checkbox"/> ostali oblici ponadanja	
Vjerska uvjerenja	ograničenja <input type="checkbox"/>	Samopercepcija sigurnosti, strah...
Doživljavanje hospitalizacije		
FIZIKALNI PREGLED pregledavanje	visina..... težina.....ITM.....	Promjena tjelesne težine
Puls/min	Temperatura i način mjerjenja	Krvni tlak: D.R. L.R.
Dizanje i losozbiljni		
Koža - izgled i promjene	Glava i vrat	
Braden skala - bodovi		
Toraks		
Abdomen		
Gornji ekstremitati		
Donji ekstremitati		
Legenda: D=Dokumentus E=Edemi H=Hematom R=Ostecenja/kiva		
Klateni		
CVK-mjesto:..... Dat. uvođenja:..... Tko je uvođe:.....		
Terapija koju uzima:		
Znanje o:	boleći <input type="checkbox"/> nije bolesti <input type="checkbox"/> djelomično bolesti <input type="checkbox"/>	Rizik za: pad <input type="checkbox"/> povrede <input type="checkbox"/> infekciju <input type="checkbox"/> ostalo <input type="checkbox"/>
	stečeno <input type="checkbox"/> nije stečeno <input type="checkbox"/>	J.V. kanala mjesto..... izgled.....
terapiji	stečeno <input type="checkbox"/> nije stečeno <input type="checkbox"/> djelomično stečeno <input type="checkbox"/>	Elektrostimulator: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
	stečeno <input type="checkbox"/> nije stečeno <input type="checkbox"/> djelomično stečeno <input type="checkbox"/>	Nazogastrična sonda: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
način života		Tubus
Sestrinske dijagnoze		
Osobitosti o pacijentu:		
Potpis med. sestre, broj regista		

Legenda: 1-samostalan/otvorenje pomagalo, 2-izvan u višem stupnju/nesarica pomod druga osoba, 3-izvan u visokom stupnju/pomoći pomagalo i pomod druga osoba, 4-potpuno izvan

Slika 1b. Sestrinska anamneza

(Preuzeto: <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/416205.pdf>)

Slika 2. Sažetak praćenja stanja pacijenta tokom hospitalizacije i sažetak trajnog praćenja postupaka

(prijatelji, članovi porodice, komšije, patronažne sestre, psiholozi, socijalni radnici, drugi bolesniči u sobi) i iz tercijarnog izvora (dokumentacija medicinske sestre), i pomoću njih sastavlja plan zdravstvene njage. Medicinske sestre su prije svega obavezne dokumentovati zbog profesionalne odgovornosti i zakonske obaveze. Sestrinska dokumentacija je vrlo bitna zbog unapređenja komunikacije, pravne zaštite, standarda, unapređenja i kvaliteta zdravstvene njage, troškova u zdravstvenom sistemu, te društvenih promjena. Lista je sastavljena i uz njenu pomoć medicinske sestre mogu procijeniti stanje pacijenta, te na osnovu toga donijeti zaključke, odrediti sestrinsku njegu, otkriti problem za pacijenta i tako unaprijediti kvalitet zdravstvene njage. Sestrinska lista je sastavljena prema Obrascima zdravstvenog funkcionisanja Gordona. Rezultati mogu da se koriste u edukacijske i istraživačke svrhe, a pacijent na lični zahtjev može da dobije uvid u njegovu dokumentaciju. Glavni dio sestrinske dokumentacije su [6]:

- anamneza (sestrinska),
 - dijagnoza (sestrinska),

Slika 3. Medicinsko-tehnički i dijagnostički postupci

Slika 4. Lista provedenih sestrinskih postupaka

nastavak njege, izdaje se otpusno pismo koje se piše u dva primjeka. Jedan primjerak otpusnog pisma daje se instituciji, patronažnoj sestri, osobbi ili nekoj drugoj strani koja nastavlja zdravstvenu njegu pacijenta, a drugi primjerak otpusnog pisma obavezno ostaje u dokumentaciji medicinske sestre (Slika 5).

Neobavezni dio dokumentacije medicinske sestre, tj. obrasci dokumentacije, upotrebljivi su zavisno od potreba kao što su: praćenje pacijentovog stanja tokom hospitalizacije, trajno praćenje pacijenta koji je duže vrijeme u bolnici, unos i izlučivanje tekućine, procjena bola, lista rizičnih postupaka, lista za praćenje stanja dekubitusa, izvještaj o incidentu pacijenta (2).

Dokumentacija medicinske sestre treba da (1): osigurava skup informacija o potrebama pacijenta, ciljeve njege, sestrinske intervencije, rezultate napredovanja njege, da medicinskim sestrama osigurava postojanost njege, udovolji većim zahtjevima i očekivanjima, olakša komunikaciju u timu, služi u svrhe obrazovanja, pruža jasne podatke za pravno-medicinske analize, omogućava podatke koji se mogu koristiti u sestrinskim istraživanjima kao doprinos cjelokupnom znanju iz sestrinstva. U dokumentaciji je

zabranjeno brisati, mijenjati podatke, nakon otpušta pacijenta. Nije dozvoljeno koristiti sestrinsku dokumentaciju da bi se kritikovao rad osoblja, karakteristike pacijenta (kao npr. da je pacijent naporan ili dosadan). Zabranjeno je zagubiti ili uništiti dokumentaciju. Prazna mjesta u dokumentaciji se ne smiju ostavljati, ukoliko nema podataka, stavљa se kosa crta („/“). Ne smiju se upisivati intervencije koje nismo sprovedli sami i informacije koje je neko drugi prikupio.

Nedostaci sestrinske dokumentacije su [7]: loš kvalitet sestrinske dokumentacije, neusklađenost dokumentovanja u sistemu i povezanost poslom, nepostojanje sistematičnog standarda i preauzetost poslom.

Sestrinska dokumentacija u Bosni i Hercegovini

Važan zadatak izrade standardizovane sestrinske dokumentacije za sve nivoe zdravstvene zaštite je povjeren entitetskim radnim grupama formiranim u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH. Njih čine predstavnici Ministarstva zdravlja i zavoda za javno zdravstvo, te medicinske se-

USTANOVА

OTPUTNO PISMO ZDRAVSTVENE NJEGЕ

Pacijent:	Datum rođenja:	Adresa: Telef:	Građansko potvrđe
Zakonom određeni akratik:	Soznato:	Adresa skrbnika: Telef:	
Datum prijema:	Vrijeme otpisa (zakim, sat)	Kartača/Opšta	
Medicinska dijagnoza kod otpusta			Izabrani običajni liječnik ština:
SOCIJALNI STATUS			
Zd. stan: DA <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>	Sodobno stanje:	Bi se može pružati pomoći pa potrebno u bolnici:	U svrhu da se prijme u bolnicu bili utuđeni:
Zd. stan:	Kontekst socijalne pomoći:	<input type="checkbox"/> Potreba <input type="checkbox"/> Roditelj <input type="checkbox"/> Djeca <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Ostalo	<input type="checkbox"/> Članovi obitelji <input type="checkbox"/> Zdravstvena njega u kući <input type="checkbox"/> Nepravilna organizacija <input type="checkbox"/> Dostave hrane itd... <input type="checkbox"/> Zdravstvena njega koju sam placio <input type="checkbox"/> Kudan pomoći <input type="checkbox"/> Ništa, nije potreba
U logom segmentu vjerojatno, značajne osobe ne mogu pomoći: <input type="checkbox"/> Kad svakodnevna potreba (korma, recognoscija sonda, peritonealna injekcija...) <input type="checkbox"/> U spisku ranjivo <input type="checkbox"/> Kad prevenicija komplikacija dugotrajnog lečenja <input type="checkbox"/> Drugo: □ Kad osobne sigurne informacije nisu potrebne □ Kad kućana, tihizma			
PROVEDENA ZDRAVSTVENA NJEGA U BOLNICI/POSTUPCI			
<p>Kućna je pacijent informiran i edukiran o ishrani i u hobiči a osim novonastalog zdravstvenog stanja.</p> <p>Informacije: <input type="checkbox"/> Potrošno <input type="checkbox"/> Potrošno <input type="checkbox"/> Djelomično <input type="checkbox"/> Djelomično <input type="checkbox"/> Nekako <input type="checkbox"/> Nekako <input type="checkbox"/> Prethodno <input type="checkbox"/> Prethodno <input type="checkbox"/> Pravljivo osobe P <input type="checkbox"/> Pravljivo osobe P</p> <p>Pacijent je dobio pismo upute da:</p>			
		Nakon novonastalog zdravstvenog stanja, po otpisu iz bolnice, što pacijent može uvesti sam u procesu samosavremjenja	
<p>UTVRĐIVANJE POTREBE ZA KONTINUIRANOM ZDRAVSTVENOM NJEGOM U KUĆI</p> <p>(Pacijent treba, po otpisu iz bolnice, zdravstvenu njegu u kući)</p> <p><input type="checkbox"/> Informacije potrošnog MS <input type="checkbox"/> Informacije MS druge vrednostne skale & stacionarne ustanove</p> <p><input type="checkbox"/> Vremensko razdoblje - razumno prethod posjedovanja ZNU u kući <input type="checkbox"/> MJESENITD-ovac - dan po otpisu <input type="checkbox"/> MJESENITD-prič - dan po otpisu <input type="checkbox"/> Drugi - dan po otpisu</p>			
<hr/> <p>Dokazivači: DA <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Druge name: DA <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Specijalne potrebe:</p> <p>Treća strana: <input type="checkbox"/> Nije Sklapanje: <input type="checkbox"/> Ovlasti Vodikovac: <input type="checkbox"/> Nepravilna organizacija Seljacički: <input type="checkbox"/> Peritonealna injekcija Prospica/istota po Braden skali: <input type="checkbox"/> Krovna hemoroidalna Stomatolog: <input type="checkbox"/> Trajna ejsteticka analgesika Urolog: <input type="checkbox"/> Unutarnji katerol CVK: <input type="checkbox"/></p>			

SESTRINSKE DIJAGNOZE PRI OTPUSTU IZ BOLNICE		Kategorija pacijenta
<input type="checkbox"/> pacijentovih problema, simptoma <input type="checkbox"/> prethodne lečenje		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E
PREPORUKE ZDRAVSTVENE NJEGE		
Preporučen plan postupka u ZNM/košarke putu u ljeđu		
POTREBNI MATERIJALI/POMAGALA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU		
<input type="checkbox"/> Lekarnica <input type="checkbox"/> Infusionska tanke <input type="checkbox"/> Rezervacija ulica <input type="checkbox"/> Klima <input type="checkbox"/> Njega srca <input type="checkbox"/> Njega krveti <input type="checkbox"/> Hranjenje na sonda <input type="checkbox"/> Toksita CVK <input type="checkbox"/> Hranjenje na sonda <input type="checkbox"/> Drugo	<input type="checkbox"/> Oba preporučena materijala/putanja	
POTREBNA TERAPIJA/LJEUKOVI KOD KUĆE		
Poja propisan lječivo, dnevna doza, nadir uzmjera		<input type="checkbox"/> Neophodno utvrđivanje istezanja <input type="checkbox"/> Podjedn. mješavina rezervna uzmidi Šplovce <input type="checkbox"/> Potrebna kontrola kod uzmjera lječiva <input type="checkbox"/> Podežljivo treće druga osoba da vodi Šplovce <input type="checkbox"/> Potrebna primjena parenteralne terapije
DRUGI ZDRAVSTVENI RADNICI KOJI SU, UZ LIJEĆNIKA, UKLJUČENI U LIJEĆENJE U BOLNICI		
<input type="checkbox"/> Psihoterapeut <input type="checkbox"/> Endokrinolog <input type="checkbox"/> Psiholog <input type="checkbox"/> Logoped <input type="checkbox"/> Drugi:	Odjeli/Izmjer Ured <input type="checkbox"/> NE Katedra: Komisija:	
PACIJENTOVО DOŽIVLJAVANJE OTPUSTA (i njegovih značajnih osoba)		

Slika 5. Otpusno pismo zdravstvene njegi

stre i tehničari iz više domova zdravlja, bolnica i kliničkih centara. Nakon što su u zdravstvenim ustanovama prikupljeni postojeći raznovrsni i nestandardizovani obrasci, analiziran je njihov sadržaj i forma, i usaglašen sa postojećim zakonskim odredbama i međunarodnim standardima. Radne grupe uveliko privode kraju svoj zadatak, pa je u toku testiranje izrađenih obrazaca na uzorku u odabranim zdravstvenim ustanovama.

Procesu izrade dokumentacije prethodila je u Republici Srpskoj izrada Pravilnika o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije, odnosno u Federaciji BiH dopuna postojećeg Pravilnika o osnovnoj medicinskoj dokumentaciji. Nakon finalizacije svih obrazaca i priloga, radne grupe će obezbijediti saglasnost nadležnih ministarstava na sadržaj pravilnika i dokumentacije. Po objavlјivanju pravilnika u službenim glasnicima, izrađena sestrinska dokumentacija će zvanično postati obavezan dio medicinske dokumentacije što će posao medicinske sestre-tehničara učiniti više vidljivim i mjerljivim u sistemu zdravstvene zaštite.

U Federaciji BiH je tokom prethodne faze projekta izrađen komplet obrazaca za polivalentnu patronažnu djelatnost čija je primjena postala obavezujuća od 1. januara 2019. godine. U Republici Srpskoj spomenuti pravilnik je relevantan i za neke druge paralelne procese koji se dešavaju nezavisno od projekta, kao što su rad na Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i izrada Integriranog zdravstvenog informacionog sistema.

Profesionalno okruženje medicinskih sestara/tehničara u Bosni i Hercegovini će se unaprijediti kroz uspostavljanje regulatornih mehanizama, koji, između ostalog, uključuju formiranje živog registra o sestrinskoj radnoj snazi, razvoj standarnih operativnih procedura i obavezne sestrinske dokumentacije za sve nivoe zdravstvene zaštite, proširenje postojeće liste sestrinskih usluga, te podršku razvoju sestrinskih udruženja.

U svemu tome na našim prostorima bezuslovnu i veoma veliku podršku pruža Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes), osmišljen da bi pomogao Ministarstvima zdravlja i obrazovanja kao ključnim akterima, te drugim relevantnim vlastima i ustanovama da postignu ovaj cilj. „Vizija sestrinstva u BiH u 2020. godini“ je izrađena da mapira put za sestrinsku profesiju koji će

joj omogućiti da odgovori na izazove današnjice i dostigne snagu i status koji treba i zaslužuje. Pored mnogobrojnih zadataka, projekat takođe pomoći radne grupe, aktivno radi na izradi sestrinske dokumentacije u BiH, jer jasna, tačna i dostupna dokumentacija je preduslov za pružanje sigurnih, kvalitetnih i na dokazima zasnovanih zdravstvenih usluga.

Pogled u budućnost (elektronski dokument medicinske sestre)

Potreba za komunikacijom profesija i svih hijerarhijskih struktura je prioritet za primjenu dokumentacije medicinske sestre u centralizovani informativni sistem. Progres komunikacijsko-informacijske tehnologije otvara brojne mogućnosti i šanse, ali i produženje postojeće smetnje u implementaciji sestrinske dokumentacije. Posljednjih nekoliko godina sve veća je nužnost za centralnim informativnim sistemom, koji će povezati sve zdravstvene strukture. Istiće se i sve veća potreba i elektronskog programa za dokumentaciju medicinske sestre. Prihvatanjem novih vještina i znanja medicinske sestre poboljšavaju svoj rad i time doprinose unapređenju zdravstvene njegi, a naročito razvijanje vještina na informatičkom području jedan je od izazova današnjice. Elektronskom dokumentacijom sve bi postalo mnogo jednostavnije i brže, a ono što je važno jeste da bi mnogo više vremena preostalo za rad sa pacijentima. Zahvaljujući automatiskom programu, prema unesenim pacijentovim podacima, izračunava se klasifikacija, odnosno potrebe zdravstvene njegi. Pomoći toga se organizuje i podjela medicinskim sestara u zdravstvenoj ustanovi. Ispunjavanje svih informacija osim plana zdravstvene njegi i otpusnog sestrinskog pisma, izvršavaju medicinske sestre koje su uključene u njegovu pacijenta u zdravstvenoj ustanovi. Glavne, odnosno prve sestre odjeljenja i zavoda, sastavljaju planove zdravstvene njegi, prema utvrđenim potrebama pacijenata za njegom, kao i otpusno sestrinsko pismo [8]. Prednosti elektronskog (informatičkog) programa su [9]: jednostavniji i brži unos informacija, u odnosu na ručni (papirnati) zapis, te je primopredaja smjene mnogo jasnija, sadržajnija i konkretnija. Obavezni dijelovi sestrinske dokumentacije su

sestrinska anamneza, sestrinske dijagnoze i informacije o pacijentu čime se omogućava praćenje stanja pacijenta tokom hospitalizacije i trajno praćenje postupaka, tretmani, terapija i dijagnostički postupci, trajno praćenje stanja pacijenta, i naravno plan zdravstvene njegе, lista provedenih sestrinskih postupaka, te otpusno pismo zdravstvene njegе. Upotrebot sestrinske dokumentacije sakupljaju se podaci o pacijentu i sestrinske intervencije se prilagođavaju pacijentovim potrebama i mogućnostima. Analizom svih prikupljenih informacija o bolesniku dobija se uvid u njegove potrebe za zdravstvenom njegovom i na taj način teži osigurati optimalna zdravstvena njega i broj medicinskih sestara, u skladu sa potrebama našeg pacijenta. Prepreke elektronske dokumentacije su [10]: nedostatak vještina i znanja na informatičkom programu, nedovoljno kompjutera, "pad sistema" ili gubitak momentalno ubačenih informacija. Treba napomenuti da su podaci uneseni u elektronski sistem dokumentacije, samim načinom unosa, jasno i čitko napisani, a takođe podacima je onemogućeno brisanje. Kvalitetan program za vođenje medicinske dokumentacije ne dozvoljava manipulaciju podacima, osim od strane osobe koja ima posebnu dozvolu, s tim da se pamte i nove i stare unesene informacije, kao i datum i vrijeme kada je došlo do promjene informacija [11].

Podaci iz medicinske dokumentacije pacijenta predstavljaju naročito osjetljive podatke o ličnosti. Zdravstvene ustanove, privatna praksa i druga pravna lica dužni su da prikupljanje i obradu podataka o ličnosti pacijenta vrše na način kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava na privatnost i prava na povjerljivost podataka o ličnosti pacijenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava pacijenata i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti [12]. Autorizacijom pristupa ovim informacijama se omogu-

ćava i profesionalna tajna odnosno tajnost pacijentovih informacija, a samim tim omogućava se i veće povjerenje između pacijenata i zdravstvenih radnika [13].

Dokumentacija medicinske sestre temelji se na saglasnosti komore medicinskih sestara, može da se vodi i elektronskim zapisom, ali mora imati sve informacije koje sadrže predviđeni obrasci. Sestrinska dokumentacija koja je sada u upotrebi, sastoji se od trinaest formulara, odnosno obrazaca i glavni dio, koji se upotrebljava za sve pacijente i posebni dio koji se koristi u zavisnosti od stanja pacijenta. Uloga dokumentacije medicinske sestre prepoznata je i u menadžmentu sestrinstva koje služi kao dobar pokazatelj kvaliteta usluge zdravstvene njegе, takođe služi i u svrhe obrazovanja, ali i olakšava pri procjeni najčešćih problema kod pacijenta i obrazovnih potreba medicinskih sestara koje učestvuju u rješavanju problema.

Ubrzani razvoj tehnologija i sama njihova primjena u medicini, gomilanje podataka i ekspanzija naučnih dostignuća, odražavaju se na potrebu za korišćenjem visoke tehnologije u smislu skladištenja tih informacija [14]. Elektronski dokument medicinske sestre predstavlja novi standard zdravstvene njegе. Predstavlja način da se kvalitet zdravstvene njegе održava i mjeri, te je neizostavan dio savremene sestrinske prakse [15].

Zaključak

Zadatak sestrinske dokumentacije je omogućiti pravilnu i dobru komunikaciju između nemedicinskog i medicinskog osoblja, medicinskih sestara, porodica, kao i sistemom zdravstva tokom sveukupnog procesa njegе pacijenata. Čovjeka prije svega treba procjenjivati holistički, poštovati kao ličnost, poštovati njegove vrijednosti i potrebe, ali i održavati pravednost i jednakost.

Izvor finansiranja. Autori nisu dobili sredstva namijenjena ovom istraživanju.

Etičko odobrenje. Članak ne sadrži nijednu studiju sa ljudima koju je izveo bilo ko od autora.

Sukob interesa. Autori izjavljuju da ne postoji sukob interesa.

Funding source. The authors received no specific funding for this work.

Ethical approval. This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Literatura:

1. Vidović, M. Sestrinstvo-profesija u javnosti i medijima, samopercepcija I profesionalni identitet. Diplomski rad, Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, 2019. Preuzeto sa <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:988414> Pristupljeno: 25.04.2020.
2. Ilić B, Čuklješ S. Iskustva medicinskih sestara pri vođenju sestrinske dokumentacije. 2013. Dostupno na: https://www.researchgate.net/profile/Boris_Ilic/publication/261402787_Iskustva_med_cinskih_sestara_pri_vodenju_sestrinske_dokumentacije. Pristupljeno 25.02.2018.6.
3. Stewart K, Doody O, Bailey M, Moran S. Improving the quality of nursing documentation in a palliative care setting: a quality improvement initiative. Int J Palliat Nurs 2017;23(12):577-85.
4. Aleksijević A. Stavovi medicinskih sestara prema upotrebi računara u zdravstvenoj njezi. Sestrinski glasnik 2015;20:110-11.
5. Brailo A, Ančić S, Mesulić N, Bilić P, Hudorović N. Stupanj informiranosti medicinskih sestara i tehničara o metodama vođenja sestrinske dokumentacije. Sestrinski glasnik 2014;19:158-61.
6. Kern J. Informacijske i komunikacijske tehnologije u sestrinstvu. Acta med Croatica 2014;68:3-5. Dostupno na: <http://www.ehealthireland.ie> Pristupljeno 01.03.2018.
7. Weng CY. Data accuracy in electronic medical record documentation." JAMA ophthalmol 2017;1135(3):232-33.
8. Zakon o sestrinstvu, Narodne novine br. 121/03. Republika Hrvatska, 2003.
9. Rowlands S, Coverdale S, Callen J. Documentation of clinical care in hospital patients' medical records: A qualitative study of medical students' perspectives on clinical documentation education. Health Inf Manag 2016;45(3):99-106.
10. Ljubičić M. Implementacija sestrinske dokumentacije u informacijski zdravstveni sustav i utjecaj na kvalitetu zdravstvene njege, diplomska rad, Zdravstveno veleučilište Zagreb 2010.
11. Stojić M. Sestrinska dokumentacija uloga i važnost. Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija; Dostupno na: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:176:506264> Zagreb. Pristupljeno 29.10.2020.
12. Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva „Sl. glasnik RS“ br. 123/2014. i 106/2015.
13. Čuklješ S. Zbornik radova. Sestrinska dokumentacija. Zdravstveno veleučilište. Zagreb. 2011;75-79.
14. Gavrilović A. Primena zdravstvenog menadžmenta u ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Doktorska disertacija. Fakultet za primjeni menadžmente, ekonomiju i finansije Beograd, 2014.
15. Babić D, Vico M. Sestrinska dokumentacija kao indikator kvalitete zdravstvene njege. Zdravstveno veleučilište Zagreb, 2011;85-88.

Importance of documentation in nursing practice

Amajla Topuz, Ivana Miljković

University of East Sarajevo, Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Nursing is an established discipline that helps people in having a productive and healthy life as well as in coping with health problems in the best possible way using established skills. The application of nursing interventions and measures based on the analysis and assessment of patient needs, problems and difficulties observed, and his or her abilities as well as on a continuous assessment and verification of the results obtained is carried out by means of the healthcare process. The rational and logical basis for defining and solving patient's problems is within the scope of healthcare process. Professional networking as well as the networking of all hierarchical structures is a priority where the filing of nursing documentation in a centralized information system is concerned. Nursing documentation is used to establish effective communication between non-medical and medical staff, between nurses and, between families, as well as to establish effective communication with the healthcare system during the overall patient care process.

Keywords: nursing documentation, established skills, deficiencies, nurse, health care